

1 0-16 16 bomoloko, Tswalano; melao ya boi.

Kxoro ya Rambau.

Ba Rambu ditloxo ke Bophathle, Moxale, Sephalo le bo
Lokokethwa; ke batloxo ka sesading, aowa xa re sa ba bitsa ba
xa Rambau, re ba bitsa ba xa Motjatji.

Ba xona bo Moofe, bo Krakho, bo Mochanchedi, le Phaphane bona
ba bitswa ka sereto se tee. Xe e se ba basadi mohla ba nyetswe
ke bona ba tloxo xo bitswa ka leina le le tee.

2 Bo Khabathoti, bo Maboko, bo Kautoro, bo Lebeko le ba xa
Moraba ke ba tloxo ba xaxwe ka xore bo mma bona ke kxaetsadi
ya bona. E xe ba sa lwe melato e swanetse xo serwa xo tee,
byale ka xore xo ya llwiwa mongwe le mongwe o rera melato ka
sehlakeng sa xaxwe. Dikxoro mo sethsabeng sa xa Molema xa di
apexi ke ra ka xore batho ba xona xa ba dula xo tee, mongwe le
mongwe o dutse motseng wa xaxwe.

3 Fela re tla no apa tee dikxolonyana, ke kxoro ya xa
Nthsebeni, Manako, Mthakxosi, Mokupi, Ramathupa, Ramasau,
Mahlamela, Tshela, Mamphaki, SehloDIMELA, xa Motjetsi, xa
Nsolvane, xa Ma-Mafa, Kobeni, xa Psu, Mashapa, Monakxa,
Mohlolwana, Matloxa kxoro tsa xa Matloxa di tharo, xa
Mameswe, xa Mokoni.

Dikxoro tse e bexo tse dibexo tsa dikxolo sethsabeng ke
tsona tse re di apilexo ka xore bangwe ke ditona, bangwe ke ba
lelxotla la kxosi, fela ba basenaxo mosomo kxosing ke ba xo
swana le bo Mokupi, bo Nsolvane, bo Kobeni, bo Tshela le bo
Ma-Mafa, ba ba bangwe ke dikxoro tsa lelxotla bangwe ba bile
ke ditona.

Lenyalo le ka iletswa xe kxoro ya ka moo xo tsewaxo ka xona
xo belaetsa. Le wena o ka se name wa dio kua naase wa ya xo

nyala ka xa Mokoni o tlo ba o dumeleletswe ke mang? O tlo ba o yo tsosa ntlo efe?

4 Motho xa ke a dio tsea xohle-xohle xa o bone Senkxela o ile xo tsea mosadi ka xa Matloxa o busa dikxomo tsa bo, byale mosadi wa xona re tlo nama ra mmitsa Lma-moya-xabo, ke xore o tlile xae. Xo tsea xona xa xona, taba fela batho ba re sa nyalelanexo nebo ke Majakane ke ra ka xore bona re ka se kwane nabo. Mesomone ya rena bona ke ra xore ba re xa ba rwale dirwala, le medimo re rapela ya xo se swane byale bana bao re ka se kxone xo tseelana nabo le xona bona ba re xa ba nyale ka dikxomo. Ba re ka nyalelanexo le bona ke Makwapa, Basotho le Batswetla, rea tseelana. Le Balepa xa re tseelane nabo, bona ba paletse le dikxosi, o ka mpa wa nyala lekwapa wa mpa wa lesa Molepa. Xe o ka tsea Molepa o phaka ruri xape le xona le xo phela o ka se phele. Aowa, xa re tsebe xore molato ke eng. Re dio di khumana le kxale le kxale Molepa xa a tsewe ba no le madi a maxolo. E, bona batsea Basotho le Batswetla, le Makwapa, fela mosadi wa bona yena ba xana nae. Balepa ba dio boifisa xa o bone xe ba ka thoma xo hua Molyeni ke thwadima ba re ba se fise molya bana ba ka hua ka moka. Xo xongwe re xana xo tseelana xe re bona xore leloko ke la mekxwa ye mebe ye re sa kwanexo nayo moxongwe o ka hwetsa leloko le utswa xoba le loyana leo xa xa re le tsee re ka se dio tlisa lehu ka xae re le bona.

6 Molao o re hlompha motswadi wa xaxo, kudu-kudu tataxo, tataxo ke yena Modimo, Modimo o ya mo tseba? Xa ke re ke yena papaxo, le koa komeng basimanyana barutwa xo hlompha bo papa bona. E, le bo rangwane a xaxo xape ke bo papaxo. Le bo rakxadi o swanetse xo ba hlompha le xe o le lesoxana.

7 Wa ya makxoweng xo yo saba pele xe o boya le merwalwana ya xaxo o swanetse xo ya xo rakxadi a xaxo e be yena a xo bofollelaxo yona le xe e ka ba ke dipondo o swanetse xo isa xo rakxadi a xaxo xore a xo phasetse xore di xo lokele. E, le merwalo ka moka e bonwa kerakxadi a xaxo, xe a feditse xo bonthsa badimo ma molao o swanetse xo nthsa lepayana xoba selo se sengwe o mo phose ka sona; le yena o tlo thakxala. Rakxadi a motho xa a lahlwe fase, medimo e a mokwa a re a xo rera xa o lokelwe ke selo. E, le dikxaetsadi tsa xaxo o swanetse xo di hlomphe, ke ra ka xore ka bosiu ke bo makxolo a bana ba xaxo.

Wena xe e le ka swanelo ya Sesotho ngwana wa xaxo wa mosimane xa a swanela xo ya nyala mosadi xo xongwe, xe e se xo kxaetsadi ya xaxo Lina-Moxale; byale xe xana fao xase bo makxolo ebile ke yena rakxadi a tlo ya xaxo ka bosiu.

8 Bo motswala xape le bona ba hlomphiwa xa xo na ba ba sa hlomphiwixo ba leloko fela motswala yena xa o mo theabe byaleka ba bangwe o ka ba wa no raloka nae xe o rata.

Batho xe ba dumedisana basotho xa o re na phapano kudu ka xore xa re somisi xa o bone xe nka tla xa xeno tsatsi le sobetse ba tlo re "lehlwele" xoba ka "bosiu" xe e le matsexare ba tlo re ke "matsexare". Mathapama le xe e sa le xosasa re no re "rea lothsa" bangwe xe e sa le xosasa ba re "Atsexane". Mosimanyana xe a fihla bathong ba baxolo ba a sa lekanexo nabo o swanetse xo fihla a kokomale a lothse a dutse fase. Thaka tsa xaxwe xa di na taba a ka no ba lothsa ka mo a rataxo ka xona. Mosadi xe a nyaka selo monneng o swanetse xore a kwatame a lothse a kxone a nyaka se a se nyakaxo. Le banenyana xe o hlakana nabo tseleng ba swanetse xo kwatama ba inamiseditse dihloxo fase o bolele e be xona ba ema bafeta.

10

Xe o bitsa mmako xoba papaxo o swanetse xore o re mma-we! xoba
 papa-we! Monna yo mongwe o dio re xe-Morena! Xe e le kxosi
 xe-Thobela. Bangwe o dio ba bitsa ka maina a bona. Kekwa e
 mebotse e rutwa ka komeng le ka xae. Ka xore xe ba ka xeno
 ba utswa le xe o ka rutwa ka komeng xore o se ke wa utswa o ka
 se be wa lahla xe ba kax eno ba utswa; ke mo ke rexo mekwa e
 mebotse e thoma ka xae, fela le komeng rea ruta.

Tsa xo supa bangwe ka theupa-theupa-baloi di xanwa ke bana
 kudu, le ba baxolo ba di xana ba re o ya ba roxa, ba re o ba
 dira baloi xe o ba supa ka theupa-baloi.

Xe xo lewa xa xo bolelwe le xona o ka sere bangwe ba eja yaba
 xona wena o phasaletse ka maoto. Xe o ka direla kxosi le ka
 pudi o ka lefa rena batho fela re ka dio xo sola xo xo botsa xore
 taba ye o e diraxo ke e mpe. Xe o le motho wa pelo o tlo lahla
 matepe ka moka.

END 2.459